

I'm Back (ca)

Count: 32

Wand: 2

Ebene: Pricipiant

Choreograf/in: Joan Josep Corella (ES) - April 2022

Musik: Back On the Road - The Cumberland River Project



1 Restart, 1 Tag

Restart: 2ª paret

Tag: final de la 3a, 4a and 6a parets

Intro: 16 temps. Começa amb la lletra

A1: DOUBLE KICK FWD (R) – COASTER STEP – ROCK FWD (L) – COASTER STEP

- 1-2 Dos patadas cap endavant amb PD
- 3&4 Pas cap enrere amb PD, pas PE al costat del PD, pas cap endavant amb PD
- 5-6 Pas cap endavant amb PE, recupero pes en PE
- 7&8 Pas cap enrere amb PE, paso PD al costat del PE, pas cap endavant amb PE

A2: ROCK SIDE (R) – COASTER STEP – ROCK SIDE (L) – MODIFIED COASTER STEP (ending touch)

- 1-2 Pas cap a la dreta amb PD, recupero pes al PE
- 3&4 Pas cap enrere amb PD, pas PE al costat del PD, paso cap endavant amb PD
- 5-6 Pas cap a l'esquerra amb PE, recupero pes al PD
- 7&8 Pas cam enrere amb PE, pas PD al costat del PE, marcar punta del PE al costat del PD

A3: POINT SWITCHES (L-R) – HEEL FWD (L) – HOLD – HEEL SWITCHES (R-L) – TOE BACK (R) – HOLD

- 1&2 Señalar punta del PE a l'esquerra, pas PE al costat del PD, señalar punta del PD a la dreta
- &3-4 Pas PD al costat del PE, marcar taló esquerra cap endavant, pausa
- &5&6 Pas PE al costat del PD, marcar taló dret cap endavant, pas PD al costat PE, marcar taló esquerra cap endavant
- &7-8 Pas PI junto al PD, marcar punta del PD hacia atrás, pausa

• En la 2a pared bailar hasta el tiempo 24 y continuar con Tag 1 mirando a las 06.00

A4: ROCK FWD (R) – SAILOR 1/4 TURN R – PIVOT 1/4 TURN R – STOMP (L) – STOMP UP (R)

- 1-2 Pas cap endavant amb PD, recupero pes al PE
- 3&4 Girar 1/4 de volta cap a la dreta realitzant un semicercle i pas enrere amb PD, pas cap a l'esquerra amb PE, petit pas cap endavant amb PD (03.00)
- 5-6 Pas cap endavant amb PE, girar 1/4 cap a la dreta (06.00)
- 7-8 Picar PE al costat del PD, picar PD al lloc sense canviar el pes

Tornar a començar

TAG 1: En la 2a paret ballar fins el temps 24 i afegir els següents 4 temps :

1-4 STOMP (R) – 3 HOLDS

- 1-4 Picar PD al costat del PE, 3 pausas

TAG 2: Acabada la 3a paret mirant a les 12.00 s'hi afegirant els següents 8 temps :

1-8 HEEL TOUCHES (R – L) – MILITARY TURN

- 1-2 Marcar taló D cap endavant, tornar al centre
- 3-4 Marcar taló E cap endavant, tornar al centre
- 5-6 Pas cap endavant amb PD, girar 1/2 volta cap a l'esquerra
- 7-8 Pas cap endavant amb PD, girar 1/2 volta cap a l'esquerra

TAG 3 : Acabades la 4a y 6a paret mirant a les 06.00 s'hi afegirant els següents 12 temps :

- 1-12 Tag 2 + Tag 1

FINAL:

Acabada la paret 9, la última, mirant a las 12.00 , acabarem el ball amb STOMP FWD (R), picar cap endavant amb PD

Last Update: 3 Oct 2022
